

Buumi

Pepa 5

hello@dignityonline.org.uk

+447340 573 937

Oonse Ula Busena

Kwakali menede kabici mupati mu munda. Mulimi takalindila kuti agwisye, wakali mupati wakali kweledwa ukuzigwa amali manji.

Na kabizwa, mulimi wakayeya kuti amukwisye mu bulongo. Wakakwela, wakakwela, alimwi wakakwela, ino takamukwisya kabici mu bulongo! "Ndilainka ndikabweze mukaintu wangu," mulimi wakamba, kambo wakayeya kuti uyanda kukwasikwa.

Mulimi a mukaintu wakwe bakakwela kabici mupati, ino, te bakamugwisya mu bulongo! "Ndi lainka ndi kabweze mwana angu musankwa," mukaintu wakwe wa kamba, nkambo bakayeya bayanda kugwasikwa. Ino awalo taka bagwasya kugwisya kabici mu bulongo. Baka busya mucizi, mubwa amangowe kuba gwasya. Nokuba kuti bakaba busungu, ino tebaka mugwisya kabici mupati mu bulongo.

Mukujalikisya bakambila kanyama kakali wo, kashonto ka mbeba kubagwasya. Kambeba nkashonto, tebakashoma kuti ngaka kasanganya nguzu zinji kubusungu.

Ino, kambeba kakaswanganya, kabici wakatalika ukuzwa mu bulongo. Bonse antomwe, bakali cisi nguzu kukukwela kabici ukuzwa mu bulongo.

Bantu bamba kuti aka kano ku belekela antomwe, icili masimpe. Eci citondezya kuti busungu bwababo baboneka mbuli kuti mba shonto alimwi batayandwe batacisi a milimo a balabo balalemekwa. Ici cifwanikisho cipati ca busungu a munzi wa cikombelo mbo elede kuboneka. Amuyeye majwi aya ukuzwa mu 1kolinto 12:21-24:

"Lino liso talikonzyi kwaambila ijanza kuti, Nsikuyandi. Awalo mutwe tokonzyi kwaambila mauulu kuti, Nsimuyandi. Pele ncobeni ezyo zizo zyamubili nzituyeeya kuti zilikompe, azyalo zilayandika. Azyalo zizo ezyo zyamubili nzituyeeya kuti tazilemekeki, nzizyonya nztuinda kusamika cabulemu. Aboobo zizo zyesu ziteebeka zilainda kupegwa bulemu, anukuti zizo zyesu zyebeba zilibuji kale. Leza nguwakalunganya mubili, nkabela zizo ezyo zitakwe bulemu, nzizyonya nzyaakalemeka cakwiinda..."

Bantu bonse balayandikana akwela nizikwa mu munzi wa Jesu.

Amu bike Mukucita!

Olo muli jisi ba sololi, katagwe basololi, bantu 'balemekwa' olo 'bashonto' buumi bantu balemekwa mu Tubunga Twabuumi twanu olo mu muunzi wanu, muyeye kwelanya bonse. Amulemeke bantu abo batalemekwe amubayumye yumye. Mubayumye, alimwi mubape, antangalala amubalumbe alugwsasyo lwabo a kulipa kwabo.


Mupaile kuti:

- 1) Leza ula mutondezya mbo mucisi bulemu mu munzi wanu.
- 2) Basololi ba mu munzi wanu bala muyumya yumya ku belekela antomwe.



"Nga caboneka ukuti co tucita takwe olo ubuyanga kuli bamwe, lino ndamba kuti cila bulemu. Cilayaka myunzi yesu, cileta kusanduka mu minzi yesu, ncuba uba mbuli mbo ciboneka."

- Gervas, Central Province, Zambia



Iciyo cijanika mu "Bonse Bali cisi busena" iciyo cijanika mu bbuku Kushanga: Ziyu Zipati zya Tubunga Twabuumi, lilajanwa awa:
dignityonline.org.uk/publications